

LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
DITLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG

SETSWANA PUO YA NTLHA
SEEMOGODIMO
(Pampiri ya Bobedi)

KAROLO YA A
MABOKO

POTSO 1

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 1.1 | Enjampamente | (2) |
| 1.2 | Fa go nyalwa / Go na le lenyalo / Fa re nyadisa | (2) |
| 1.3 | Diaparo / Dikhai / Ditswalo | (2) |
| 1.4 | Re apere bontle / Re mebalabala / Re kgabile / Re bantle | (2) |
| 1.5 | Ke makgarebe a mantle / Basetsana ba bantle | (2) |
| | | [10] |

POTSO 2

Selelo Sa Mooki – C.D. Mogotsi

- | | | |
|-------|--|-------------|
| 2.1.1 | Enjampamente | (2) |
| 2.1.2 | (a) Go batla go ntlwisa botlhoko / Go lwantsha | (2) |
| | (b) Go ja / Go buga legaba | (2) |
| 2.1.3 | Setengwane le Seditse | (2) |
| 2.1.4 | Gonne e di tshwantsha le Sefapaano sa Morena | (2) |
| 2.1.5 | Tshwantshiso | (2) |
| 2.1.6 | Ya Morena Jesu / Ya keresete / Morwa Modimo | (2) |
| 2.1.7 | Sentlhagana | (1) |
| | | [15] |

2.2.1	Batlase lo njetse kgomo	(1)
2.2.2	La Magareng	(1)
2.2.3	Molatlha-loleme	(2)
2.2.4	O fufuletswe / O ja e kete o jela tlholo	(2)
2.2.5	Mokai le Serobale / Batlase	(2)
2.2.6	Mothofatso	(1)
2.2.7	Go ja o ka re o mo kgaisamong / go ja thata / Go ja go feta selekano	(1)
2.2.8	Pheteletso	(1)
2.2.9	Go mo thusa mo tirong e a e dirang / go thusa	(1)
2.2.10	(a) Fa molelong / fa go gotsetswang molelo gona	(1)
	(b) lobota	(1)
	(c) patlapatlile / tshwere ka fa le ka fa	(1)
		[15]
2.3.1	Mooki o tshwenyegile / o utlwile botlhoko / o feletswe ke matla	(2)
2.3.2	Notshe le Serurubele	(2)
2.3.3	Tshotlo / kobiso / Mothofatso	(2)
2.3.4	(a) Mmu o o diriwang ke motlhwa	(2)
	(b) Metsi a a elelang a sa eme	(2)
	(c) Sephiri / Khupamarama / Kgomo ya badimo	(2)
2.3.5	Tlhatlagano (ya magareng)	(2)
2.3.6	A bošwa / Bonyana / A bokgarebe / A bokau	(1)
		[15]
2.4.1	Mothofatso	(2)
2.4.2	Tlogelo – 'fatsheng < (le) fatsheng	(2)
2.4.3	Gore a tie a boe a mo rate / Gonne batho ga ba ratane e bite gaba uttwane	(2)
2.4.4	Tlhatlagano / Morumo o pataganeng	(2)
2.4.5	Maikutlo a khutsafalo / kutlobotlhoko / Bodutu / A ngongorego	(2)

2.4.6	Ga ke na boikhutso mo lefatsheng / Go ke na boiketlo / Ga ke tshele	(2)
2.4.7	Lorato / Monate / O kgarakgatsiwa ke letlhoo le mo bathong	(2)
2.4.8	Motlha / Nako	(1)
		[15]

KAROLO YA B TERAMA

POTSO 3

Dintshontsho Tsa Lorato – L.D. Raditladi

3.1.1	RraSakoma	(2)
3.1.2	Le MmaSakoma	(2)
3.1.3	Mathata a gore Sakoma o tla ya go batlwa ke mophato ka a latofaletswa polao ya ga Ponalo. / Mathata a gore Sakoma o ngwegile / Mathata a gore Kalafi o tshabile le Mmamotia ngwetsi ya bona.	(2)
3.1.4	Mathata a bakilwe ke loso la ga Ponalo yo a fitlhetsweng a bolailwe e bile a Latlhetswe kwa ga kalafi morago ga go omana le Mmamotia kwa ga Sakoma. / Loso lwa ga Ponalo gonne Sakoma a ithaya a re Ponalo o tshabisitse Mmamotia.	(4)
3.1.5	Kwa lapeng la bona/kwa gaaboSakoma	(2)
3.1.6	Go bolayo kalafi	(2)
3.1.7	Nyaa	(2)
3.1.8	Batsadi ba ga Sakoma ba sentse madi fela ka gonne le fa kalafi a sule, sakoma le ena o sule, ena yo ba neng ba eletsa gore a phele. Ba jetswe madi fela	(4)
3.1.9	Kwa Mokwena	(2)
3.1.10	Le Mmamotia	(2)
3.1.11	Bo simologile fa kalafi a ne a fa Mmamotia Marobalo fa a ne a tshabela sakoma	(2)
3.1.12	Kgosi Sekgoma	(2)
3.1.13	Masetlapelo / Masisapelo / Matlhotlhapelo	(2)
		[30]

KGOTSA

- 3.2
- Sakoma o ratana le Mmamotia. Sakoma ke mofaladi fela gago ope yo o kgatlhanong le lerato la bona le kgosi tota.
 - Sakoma o ratana le Ponalo mme le fa kwa tshimologong se se sa kaiwa
 - Mmamotia o kwa ga Sakoma le Sakoma mme Sakoma o bua fa ba tla itumela fa ba sena go nyalana Mmamotia o dumelana le seo are “Ee, ke jalo. Re tla itumela thata”, fela sebakanyana ga go bua seo, Mmamotia a re ga a dumele fa a mo rata
 - Sakoma o dumalana le Mmamotia gore ga go thuse sepe go tsaana ba sa ratane fela ga a letielele Mmamotia go tsamaya, a re a ka se tsamae e bile ke mosadi wa gagwe o mo taolong ya gagwe
 - Mmamotia le Ponalo ba a omana ka ntlha ya ga Sakoma Mmamotia o emelana le Ponalo o mmolelela gore o batla se a se batlang fela o rile ga a sa rata Sakoma. Jaanong ke eng fa a emelana le Ponalo ka dikomano.
 - O tshabela kwa ga Kalafi mme mo nakong e khutshwane eo ba a ratana
 - Ponalo o bolailwe leng? ga go itsiwe, fela setopo se latihelwa gona kwa go neng go robetse Mmamotia gona. Ke eng fa mmolai a tlhopha ntlo ya ga Kalafi.
 - Mophato e latofatsa Mmamotia, bopaki bo fa kae?
 - Mmamotia le Kalafi ba tshabela kwa Mokwena Sakoma o ba sala morago ka a re o batla mosadi wa gagwe a o lebetse gore Mmamotia a re ga o mo rate?
 - Mophato o tlogile pele go tla go batla Kalafi le Mmamotia fela Sakoma o ba fitlhela pele, e bile o lwa le Kalafi ba a bolayana.
 - Mmamotia le ena o a ipolaya. Goreng ka gonne o ne a se a tlwaelane le Kalafi kgotsa gona go ratana lobaka le ena.
 - Lebelela gore a baithuti ba tshegeditse dintlha tsa bona ka mabaka a a utlwalang.

[30]

KAROLO YA C**POTSO 4*****Masaikategang A Mogadimo – S.M.K. Mekgwe***

- | | | |
|-------|---|-----|
| 4.1.1 | Sedupe mokapelo wa ga Rrankelenyane o ne a tenegile thata gonne Rrankelenyane a re o ya Matlosane go dira gona, mme a mo sia a imile. | (4) |
| 4.1.2 | Sedupe / Morwadia Mathebula / Mokapelo wa ga Rrankelenyane | (1) |
| 4.1.3 | Rrankelenyane | (1) |
| 4.1.4 | Tema ya go mo dira sematla ka jaanong a mo sia a le mo mmeleng. | (2) |
| 4.1.5 | Komano e bakilwe ke fa Rrankelenyane morago ga bona mapodisi a thuntshitse Bra White a re go Sedupe o bona go le botoka go ya go dira kwa difemeng tsa Matlosane. Sedupe o ne a sa utlwisise seo. | (4) |

- 4.1.6 O tla amogela madi a a botoka
A ka se dirise dipalangwa go ya tirong ka go le gaufi le difeme (4)
- 4.1.7 Nyaa, Sentle o ne a ya Tlokwe (2)
- 4.1.8 Go tsenya bosula / Go sotla / go tshwarisa bothata (2)
- 4.1.9 Lamatlhatso (2)
- 4.1.10 Gonne o batla go mo sia ka a le mo mmeleng (2)
- 4.1.11 Morwadia Mathebula (1)
- 4.1.12 Ba gaabo Rrankelenyane ba ne ba tlisitse bogadi / Go batla ngwetsi / sego sa metsi (2)
- 4.1.13 Dingwaga di le tlhano (1)
- 4.1.14 A na le beng (2)
- [30]

KGOTSA

- 4.2 Ee, ke nnete ditiragalo di simolola kwa Nkaikela ka Lamatlhatso / Lebelela gore dikarabo tsa baithuti di na le mooko le mabaka a a utlwalang.
- Ke Lamatlhatso fa Rrankeleyane le Bra White ba ne ba beeditse dipitse jaaka tlwaelo.
 - Morago ga mojago difatlhego tsa bona di ne di sedifetse ka pitse e ba e bileditseng e fentse
 - Ke nako ya go amogela madi a ba a fentseng mo mojangong, fa Rrankelenyane a re thekete e timetse
 - Go tsoga mmudubudu Bra White o gana tsona tseo, o betsa Rrankelenyane ka lobole.
 - Mapodise a fitlha ba tlhoma Bra White molato, o leka go tshalosa fela ga a fiwe tsebe
 - Fa ba re ba tla mo latofatsa o a tshaba, mme mapodise a mo lelekisa.
 - Ba fitlha ka fa molapong wa Monamaladi mo go iphokisang bakapelo phefo teng e leng Sedupe le Rrankelelayne, Bra White o thuntshiwa ke mapodise
 - Sedupe o leka go bontsha Rrankelenyane tsala ya gagwe fela o itshela moriti o o tsididi.
 - Ka lona letsatsi le kwa gabo Sedupe-goora Mathebula go itumetswe ka Morwadiabona a ntshiditswe magadi a a sa bolong go letwa dingwagangwaga, ka Rrankelenyane a tshotse madi a le nosi
 - Rrankelenyane ka ntlha ya letswalo a raya Sedupe a re ba tsamae e se lobaka ba iphokisa phefo.
 - O fitlha a bua kangang ya gore o ya Matlosane
 - Seno se galefisa Sedupe mo go maswe, e bile o betswa Rrankelenyane ka lesokwane. O tsamaile a sa laela Rrankelenyane
 - Kwa ga Bra White ga go boiketlo, Moithumi o betswa ke ditshikare, mme e bile o makatswa ke fa Bra White a se a fitlhe

- Le le latelang Molaetsa o a fitlha gore Bra White o kwa bookelong. Moithui o ya go mo tihola mme o umaka leina la go Rrankelenyane pele a neela mowa
- Bra White o a fitlhwa, Moithui le Khuduga ba itlhoboga
- Khuduga o gola bokete ka ntlha ya go tlhoka rre, fela o kgona go fetsa kwa sekolong, a bo a bona tiro kwa Mmakamogale.

[30]